

t34_tsep_1 (TMUCs- gLeaXzR5DZKD7i2pR2SMWV9jq9ux1q)

October 27, 2020

Let $v2_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v4_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_xboole_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_connsp_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.(l1_pre_topc X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (((v4_pre_topc X1 X0) \Rightarrow (k2_pre_topc X0 X1 = X1)) \wedge (((v2_pre_topc X0) \wedge (k2_pre_topc X0 X1 = X1)) \Rightarrow (v4_pre_topc X1 X0)))) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_pre_topc X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((r1_connsp_1 X0 X1 X2) \Leftrightarrow ((r1_xboole_0 (k2_pre_topc X0 X1) X2) \wedge (r1_xboole_0 X1 (k2_pre_topc X0 X2)))))) \quad (2)$$

Theorem 1

$$\forall X0.((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (((v4_pre_topc X1 X0) \wedge (v4_pre_topc X2 X0)) \Rightarrow ((r1_xboole_0 X1 X2) \Leftrightarrow (r1_connsp_1 X0 X1 X2))))))$$